


Xitsonga

Ntlawa wa

2A

Jazi ro hundzuriwa



Room to Read



Mimpfumawulo (mpfuxeto)

mb, ng, sw, hl, n'w, ny

Mimpfumawulo (yintshwa)

rh (rhandza, karhele, rhunga, rhungelela)

ndz (Ndzalama, rhandza, hundzula, hundzuriwa)

Marito mo titoloveta (mantshwa)

tsakanga, (e)hansi, **tshamile**, **tsema**, **tsakela**

Jazi ro hundzuriwa

Xitsonga

Ntlawa wa: 2A

ISBN: 978-1-77981-466-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mutsari: Room to Read

Muhundzuluxeri: Vutivi Shirinda

Muendli wa swifaniso: Karma Bosman

Nkhaviso na mpapfarhuto: Rock Bottom Graphic & Design

Nkandziyiso wo sungula ku kandziyisa 2023.

Jazi ro hundzuriwa



Room to Read

Ndzalama u na jazi.

Jazi ra Ndzalama i ra rihlaza.

Jazi ra manya swinene.






Ndzalama u rhandza jazi leri swinene.

Ndzalama se u kurile.

Jazi a ra ha n'wi ringani.

Hunandi a nga tsakanga.
Ndzalama wa vilela hi jazi.
Jazi ra manya swinene.





Ndzalama u ringetile ku fasa tikunupu ta jazi.

Tikunupu ta wa.

Yoo! Ndzalama u kurile.

Ndzalama u koka jazi ri ya hansi.

A swi koteki ku koka jazi ri ya hansi.





Ndzalama se u hlangananile.

Jazi a ra ha n'wu ringani.

Ndzalama u kurile.

Ndzalama u karhele, u hefemula hi ku tikeriwa.

Ndzalama u tshamile ehansi a navile milenge.





Ndzalama wa ehleketa.

Yoo! A ehleketa nakambe.

U ehleketa ku hundzula jazi ri va xikete.

Ndzalama u tsema lani, u hunguta lani. U
rhunga lani, a lulamisa lani.

U hundzula lani, a hundzula lani.





Langutani, jazi se i xikete.

U rhungelela tikunupu.

Ndzalama a languta xikete ivi a xi tsakela.

Ahaaa! Xikete xi n'wu ringana kahle.
Ndzalama u ti vona a fumile. U fumile
moyeni.





Readers

Ntlawa wa 1-2

- Xilamulana xa kahle
- A ku na mati
- Pfumi na Bobo
- Vuxa wa swikota ku basisa
- Switwari
- Vaboti vo pfuna
- Nyoka exivaleni!
- Xana xi nga haha?
- Dyambu na mpfula!
- Vun-we na Vutivi
- Misisi yikulu
- Ndzalama wa hlamala!
- Tatana u ta vuya rini?
- Chuchekani na pume
- A hi hlayiseni mati
- Jazi ro hundzuriwa
- Va le purasini
- Ndavi u lava ku penda
- Ndzilo!
- Vutshila wa gingirika!

Ntlawa wa 3

- Vanghana eka maxelo hinkwawo!
- Vanhwanyana na mbuti
- A ndzi tsakeli matsavu!
- Va na na vukheta, Khatisa
- Khavisani u vavisekile
- Tintangu tintshwa ta Kwetsimani
- Tsakeriwa loyi a tsakeke!
- Mukapu wo nandziha
- Mati hinkwakol!
- Xibelani xa Kulani
- Rhoko yo saseka
- N'wamapurasi Endlani na minkawu
- Nkwangulatilo wa Nhlngano
- Moli na tikhirikete
- Vukahle u khoma khamba!
- Masingita ya timbewu
- Vuvabyi bya tinguluve
- Maqhingha ya Monyai
- Ku navela ka Rifumo ku humelela
- Mandza ya Mbhimbhi yo kajivela
- Ku dyondza hi ta machela
- Ku pfuna kokwana va hola
- Mieheketo ya Ntiyiso ya kahle
- Maendlelo ya VaVhenda
- Mangalani na Xalati
- Ku ringa swakudya swa Xivhenda
- Muhluri u kota ku hlaya nkarhi
- Mutlangi wa le henhla
- Ximilana xo horisa
- Bolo leyi nga lahleka
- Riendzo ro ya entangeni wa swiharhi

Ntlawa wa 4-5

- Ngwenya ya makwanga
- Xingwavila xa nsuku
- Tinyiko
- Lulama u tshama na rihanyo lerinene!
- Soweto
- Tinyoxi
- Xana i xihatla xa yini, Dzuniso?
- Hitekani u twa ku vava ekhwirini
- Tinxaka ta vutleketli
- Ku rihiseta ka tinkuzi
- Nhwanyana wo tlhariha
- Swi kulu eka mina!
- Masungulo mantshwa
- Vafana vo tlhariha
- Muphasi wa tihlampfi
- Nkelunkelu
- Mukhuhlwana
- Nghozi exirhapeni xa Kokwana
- N'warikolwani, wa nhenha!
- Ntangu yo Saseka
- Norho wa Rilaveta

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu i phurojeke leyi nga simekiwa na ku nyikiwa mpfuno wa swa timali hi Zenex Foundation ku va yi hlulukisa nongonoko wa matsalwa ya ku hluya na switirhisiwa swa nseketelo wa vadyondzisi leswi swi nga olova hi ku tirhisa tindzimi ta laha Afrika. Phurojeke leyi yi kongomisiwile eka ku dyondzisa na ku seketela vadyondzi eka Dyondzo ya Masungulo ku va va hlulukisa tindzimi ta vona ta le kaya ta ku hluya na ku twisisa. Matsalwa yo hluya ya tsariwile ro sungula hi tindzimi ta kaye ta Afrika hi ku tirhisana na Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, na Saide. Switirhisiwa hinkwaswo swi hlulukisiwa tanihi “Switirhisiwa swa Dyondzo leswi nga Pfuleka” kumbe “Open Education resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

